

Prvi naredneoslobodilački odber u Petkezarju

Ispod istečnih obrenaka Kozare nalazi se selo Grbavci koje danas ima oko 370 domova sa nešto preko hiljadu stanovnika, mahom starijeg sivjetja, jer je omladina/kae i svuda/otisla u gradeve ili inestranstvo/trbuhom za kruhom."

Jednu trećinu domaćinstava čine stariji bračni parovi bez djece, pa će se ta domaćinstva u dogledno vrijeme ugasiti.

Selo je inače lijepo i privlačno, sa dosta šumaraka, deleva i brežuljaka, naročito pogodno za voćarstvo i stočarstvo.

Za vrijeme druge Pecijine bune/1875-78/bile je u njoj učesnika iz ovog sela/Stari-davno počajni-Marke Matavulj pričao mi je kako je sa družinom isao pješice čak u Kragujevac-en kaže "Kraguljevac"-i otuda donio pet eka baruta/. Tada je dosta stanovništva ovog kraja prebjeglo preko Save u Slaveniju koja je bila pod Austrijom i tame ostalo sve do Berlinskog kongresa, jer je ovdje vladala glad i lična i imovinska nesigurnost.

U ovom selu izbio je 1910.godine seljački pokret protiv trećine, nazvan "strajk"/Vidi:Todor Kruševac:"Petar Kečić", "Prosveta" Beograd 1951, strana 35/.

Ustanici su se sastali na dogovor na Drageljskoj glavici/susjedno selo gdje se nalazi crkvica pored visokih cerova/. Po završenem dogovoru uhvatili su se u kelo i zapjevali:

"Begu božije, caru carevu,

a bega ova ova", udarajući pritom šakom desne u lakat lijeve ruke-simbol bosanskog grba/Po ličnom kazivanju dr.Branka Čubrilevića/. Iz ovog sela je i Save Zorić, poznati edmetnik-zelenakadrovac i hajduk koji je ubijen u G.Pedgradcima 1918. od jednog odreda srpske vojske.

Prije početka Naredneoslobodilačke borbe u ovo selo navraćali su povremeno same šikuteri/pereznici/, drvarske trgovci i stranački korteši-propagatori i bukači pojedinih buržeaskih partija, bereći se za glasove siromašnih seljaka.

Glavni zaseoci sela su: Čekići, Cvijići, Grandići, Ilisići, Zorići, Stanići, Matavulji, Šmitrani, Perići, Nevakovići.

Odmah po izbijanju ustanka 1941.svi su pristali uz njega.

Muške, ženske, stare i mlade pomagale je oslobodilačku borbu ličnim učešćem, stalnom vezom s partizanima/leger u Brusevcu/, ishranom boraca i ranjenika, prihvatanjem i smještajem jedinica, štaba i partizanske kuhinje.

U selo su tada navraćali Mladen, Šeša, Boško Šiljegević, Adem Kovačević, Atif Teopić i drugi. Selo je prihvatile i smjestile i dosta izbjeglica iz Ljevačanskih sela i bile stalna veza za prebacivanje boraca u kozaru.

Matavuljski gajn bie je mjesto čestih sastanaka,degevera,jer se nalazi na domak Kozare.Tu se često igrale poznate kozaračke kule i pjevale:

"Mi smo se je ispod Kezarice
gdje ne radja majka izdajicež;....

Da bi se uspiješne i pravilne održavala stalna veza izmedju vojske i nareda u ovom selu je održan 1.12.1941.sastanak u Grbevačkoj crkvi kome su,pored ostalih,prisustvovali Boško Šiljegević i Adem Kovačević. Na tom sastanku izabran je prvi seoski NO odber u koji su ušli: Mihailo Šestić/živ/,Ignjatija Adžić/živ/,Milan Cvijić/živ/,Jovo Bavrlić /stradae u legeru u St.Gradišci/,Djeko i Cvije Matavulj/živi/,Blagoja Šmitran/stradae u legeru/,Bogdan Čekić/eficir JNA/.

Tom prilikom izabran je za kemandira pozadinske čete Teme Begunović,seoski trgevac/stradae u legeru/.

Zadatak odbera bio je:stalna veza sa vojskom u Kezari,obavljenje o neprijateljskim pokretima u pozadini,skupljanje hrane i odjeće za borce i ranjenike,pomaganje inekosnih porodica u obradi imanja,pre-sude o eventualnim sukobima i nesporazumima izmedju pojedinaca,vrbovanje i slanje novih beraca.

Odber je radio do III neprijateljske ofanzive,odnosno do napada na Kezaru/ljetu 1942/.Tada su neki odbernici povratani i odvedeni u leger u Staroj Gradišci,dgje su likvidirani,neki su se pridružili vojsci /Ignjatija Adžić,Djeko Matavulj/,neki odvedeni u zarobljeništvo,a neki su ostali i dalje u selu kao ilegalni pozadinski radnici.

Najhrabriji beroci ovog sela bili su:Ognjen Cvijić,poginuo kod Petnaestog/Vrbaška škola/,Milan Novaković/umre poslije rata/i Živko Ilišić/živ/.

Selo je u toku NOB dalo oko 500 beraca od kojih je preko 200 poginulo u berbi ili stradalo u legerima.Njima je kod Grbevačke crkve postignut lijep spomenik/s nepotpunim imenikom/.

Iz ovog sela je i trinaest legendarnih Skojevki na čelu sa Stejom Zmijanjac koje su Cerkezi masakrirali u januaru 1944.u Gernjim Podgradcima.Njihova zajednička grobnica nalazi se u ceriku kod Grbevačke crkve sa dosta skromnim spomenikom.

Branko Matavulj
Branek Dj.Matavulj

Arhiv Boč. kr. i. D. Luka

ABK